

# Thapelo o tshwara legodu

Setswana

Kgato

4



Cleopatra Mhlanga



**Thapelo o tshwara legodu**

**Setswana**

**Kgato: 4**

ISBN: 978-1-77981-281-0

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mokwadi: Cleopatra Mhlanga

Moranolodi: Kedibone Tladi

Motshwantshi: Jesse Breytenbach

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya ntha 2023.



# Thapelo o tshwara legodu



**Cleopatra Mhlanga**

*Maena ke nonyana ya  
kwa India, e e ratang  
dilo tse di phatsimang.*

“Ke mang yo o tseileng sebaga sa ka sa mo tlhogong?” Mmê a botsa. “Ke se tlogetse fa mme ga se yo.”

Thapelo o thusa Mmê go batla sebaga gotlhe mo ntlong.


Sebaga ga se yo gope.



“Ke mang yo o tseileng madi a me?” Rre a botsa. Ke a tlogetse fa, mme ga a yo.”

Thapelo a thusa rre go batla madi a gagwe gotlhe mo ntlong. Madi ga a yo gope.





“Ke mang yo o tseileng metale wa ka?”  
Mogolowe a botsa. “Ke o tlogetse fa, mme ga  
o yo.”

Thapelo a thusa abuti go batla metale wa  
gagwe gotlhe mo ntlong. Metale ga o yo.





“Ke mang yo o tseileng lenyena la me?” Ausi yo o mogolo a botsa.

“Ke le tlogetse fa, mme ga le yo”

Thapelo a thusa ausi yo o mogolo go batla lenyena gotlhe mo ntlong. Lenyena ga le yo gope.





Rre a bitsa mapodisa.

Mapodisa a goroga.

Ba batla kwa godimo le kwa tlase.

Ba batla kwa molemeng le kwa mojeng.



“Ga re bone dilo tse di timetseng. Ga re kgone go bona legodu. Ga go na dikgatiso tsa menwana le tsa maoto,” ba ri jalo.

“Ke tla di bona dilo tse di timetseng mmogo le legodu,” ga bua Thapelo.

A leba kwa godimo le kwa tlase. A leba kwa molememg le kwa mojeng.

Ke fa a leba kwa ntle, a bona legodu!








“Legodu ke le le,” Thapelo a rialo a supile kwa ntle ga letlhabaphefo.


Mo godimo ga setlhare se se gaufinyana, go ne go dutse nonyane. Setlhaga sa yone se ne se tletse ka dilo tse di phatsimang.

“Ke nonyane ya India ya go rata dibenya! Ke lone lebaka le go tlhokegang dikgatiso menwana le maoto,” ga bua mapodisi.



O dirile sentle, Thapelo!” batho botlhe ba bua jalo.

“O tshwere legodu!”





## Readers

### Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- A di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

### Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyanyi wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tswelelsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa mathajana

### Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemuriu Morwesi le dikgabo
- Monwedi le dithuthuntswane
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

### Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsotlhe
- Molalatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa diKolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatheledi wa diphologolo

### Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyo

**ZENEX**  
FOUNDATION

**MOLTENO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 1974

**Room  
to  
Read™**

 **NELSON MANDELA**  
INSTITUTE FOR  
EDUCATION AND  
RURAL DEVELOPMENT

**Saide**   
Enabling successful  
open learning for all

Ulwazi Lwethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweletswa jaaka “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

